

Mokgekolo le ngwanenyana.

0-10

Kgale go kile gwaba le ngwanenyana wa tshiwana a dula le mokgekolo yo mongwe ele kokwage, ka mo gae baena le dikgomo, le dikgogo, tse tse dintsi le dipudi, le dinku, didisa ke ngwanenyana yo, ka mengwaga ya na yeuwe batho ba be ba thopa dikgomo bjale ka tsatsi le lengwe mokgekolo are ngwana o sekewa gadika dithotse ge o nyake matsae o je ana. Ngwanenyana a re eng koko bjale ngwanenyana are go bona a sa nyake matsae a lesa kokwage a eya masemong a sala a eja dithotse a digadika are ge a digadika tsare mola dithuthupa a tshola ka metse a re mola a sa dutse batho ba ga mokgere ba tla ba thopa dikgomo, dikgomo tse di be dina le kgomo e ngwe ya go difenya e bile e di laola bjale ge batho ba go thopa dikgomo ba fihla bare ba thopa dikgomo tsa ganelela ka sakeng, mokgekge o be a ile masemong, ngwanenyana yo antse a gona a kotame seolwaneng ke moka ge a re ke a lebeletse batho ba thopa dikgomo a be a tla ke ge bare bantsha dimo dikgomo tsa ganelela/ele gore kgomo ye ya go di fenya leina la yona e be ele kgomo ya rare ke moka ge ditswa di be digana lela di jo di jo biluga di satswe ka sakeng, batho bale bare mola ba dipola ba ba bitsa ngwanenyana bare ntsha dikgomo tseno ngwanenyana are goemelela a epela kosa ya motlhomola are kgomo ya rate wantshwenya mamoya rare mamoya rare ke atswe dingwe ditswe mamoya rare mamoya rare ya tswa ngwanenyana wa batho a emela kgakala tsa tswa ka moka, tsare mola ditswele a tloga a kotoma godimo ga seolo gape a epela kosa ya mahlomola a kokowe kgomo diya maleba kgole kgomo di aya kokwage a ema ka tshemong a theeletse a kwa nenyana a bolela a epela a re koko kgomo a dia, ngwanenyana wa batho a no epela kokwage a tswela a kitima ka matla a fihla a hwetsa batho ba go thopa dikgomo ba ese gona are go bona se tee se ka hlaba ka mesebo sa lalamete se tee se ka hlaba ka mesebo sa talamate ke moka batho bale ba fela tsa a tse dikgomo a isa gae. Bangwe le ba tla ba fetsa ka go thopa dikgomo/ba tllile go ditse goile go tla ba boraro/ngwanenyana a gadika thotse a se tshete metse dithotse tsa thuthupa go fitisa tekano tsa thuthupa tsa tsena ka ditsebeng tsa mokgekolo ale masemong ke ge batho ba thopa

dikgomo. Ba bitsa ngwanenyana a epela a re kgomo ya rare a yo²
 tshwenya mamoya rate mamoya ya rare ya tswa ka moka tsa tswa
 tsa tswa a nama a kotama godimo ga seolo a epela a re kokowe
 kgomo di a ya kokwage a setlwe ke moka ngwanenyana a koko a epe
 setlwe a ba a jo lla, batho baile bare areye lerena are keya
 gana, ba mogoga a ba a jo tloga ba tse dikgomo le ngwanenyana
 ba tloga.

Monna le mosadi.

Bare kgale gobile gwaba le monna ana le mosadi a bolaya ke
 sebeta monna yo wa gagwe a nama a moisa dingakeng bjale
 dingaka tsare ge di molaola tsa aka kgona a ye ditau a sepela
 ka maoto a mane a fihle a e satose tau a fihla a bolaye engwe
 a ntshe sebeta a tle lesona e tla fola, bjale mosadi wa batho a
 tloga a ya ditaung a sepela ka matsogo maoto ya ba maoto a mane/
 4 Ge ba fihla ditaung a hwetsa ditawana tse dikgolo disego di ilo
 tsoma a nama are go bona tse dikgolo di sego a tsena ka sakeng
 tawana ya nama ya mmona ya thoma go epela yare tau ye tau ye ke
 tau mang ye ditsebe nka ke motho mahlo nka ke motho ke moka ditau

tsela tsare go engwe tsare o ne maka ke tau seka
 motho tsela tsa go tsoma tsare go boya tsa nore ke tau ase motho,
 ka gosasa go ngwe tsa o tsoma kamoka le tsela tse dinyenyane gwa
 sala ela ya motho le ya mokgalabje ele gore engwe e nohla e
 epela e re tau ye ke tau mang ye ditsebe ere ke motho mahlo
 ere ke motho ke moka tsare mola disaile mosadi wola wa go etira
 tau a sala a bolaya tau yela engwe ya mokgalabje a ntsha sebeta
 a tloga a lebile gae, ge ditau tsela go di boya tsa hwetsa ela
 ya mokgalabje e hwile bjale yela ya go di botsa gore e se tau
 ke motho ya ba gona dikgolwa gore ke motho ya
 gona ditshola ya a disa thusa tsare dia molata tsa semmone.

Ntsho sa mosela a seripa.

Mosadi le monna.

5 Kgale gobe gona le mosadi le monna, bjale monna yo a hlakisa
 mosadi yo ka tsatsi le lengwe mosadi yo a gopola gore
 monna a nthathe e ka kgona a tshabele dithabeng a dule le ditshwene
 , bjale go monna wa gage a di hla a mehha a nama a mmete a tshabele
 dithabeng a sataga tshwene a mela boya, monna yola a sala le bana
 ano dula dithabeng matsatsi a mantsi ka letsatsi le lengwe

K34/104

tshwene yela ya motho yare go ditshwene tse dingwe yare
 areng katshemong ya ka gona le mafela ke moka tsa tloga ya
 ka tshemong tsa fihla tsa senya mafela ge beng ba tshemo ba hla
 ba makala, fela ba tseba gore ke tshwene, ke moso ba roma mosima-
 ne gore a leta ka gosasa a tsoga a ya ge a lite a khutile ka tshemong
 a bona tshene e ngwe ere ke mmage a nama a fuma ka nnete
 ele mmage, tshwene yela yare a ngwanaka, ya nama ya thoma go
 lla ya opela yare papago ngwanaka a tupa bjasa a tupa ba
 subela a tupa kemoka yare o seke wa botsa papago ware o pene
 ngwana are eng, umma, ka gosasa ngwana a sebete pelo a re papa
 nna ke bone, bomma, papage a gana ngwana are / ke re ke bone bo
 mma, papage a tloga nae a ba a fihla tshemong a khuta ka mabeleng
 ke moka ge di tshwene difihla monna ela a bona tshwene ela e
 mosadi wa gagwe a e kitimisa ke moka a e swara a isa gae papage
 ge a bona mosadi wa gagwe a metse maboya a re oa tlosa mosadi
 wa batho a hwa ntsho sa mosela wa seripa.

Ngwananyana ge a ya bogadi.

O be a rwele tlofana leserotwana sa mphago ebile a boputse
 ngwana, bare go motho bare mofelesetse motho ola arepateng a re
 ke saya kantle a fihla a satoga tau, apela are mmawe mmawe, bomma
 le bopapa ke masilo bare go bona ba sena lesogana bare go tau
 bare mofelesetse, yaba eta ere kidi kidi a betsa magobe, a tla
 a betsa serotwana yare e saja a kitima ge fetsa ya mo elelwa a
 lahla selo ka se tee tsabe tsa fela a be a betsa ngwana dintlo
 be di bonala a fihla gae, ke moka tau ela ya satoga motho a re
 mmalo banna nkane o e tite go nyaka, yaba ngwananyana ola o be
 a tseba gore ke yena.

Mnyana ge a tsea ke lesogana.

Lesogana le tsea engwane a mosia ka gabo, ge a tsea ngwana-
 nyana yo o be oena le melomo e mebedi a nama a apea a solo
 a bafa dijo ba bona a sa je barego yena nna nkane a sa je a re
 ke khotshe a nthena tlala e moswere le gona a tshabisa melomo
 eiy e mebedi ba ja ba khora basadisa melatsa ka ditelong, a tseya
 ditelo tsela a isa ltong ge a fihla ntlong a thoma go tswalela
 ntlo a ekama gare a re banna le atsea tsea banna le a tsea tsea
 le ba melomo e mebedi ba gona mouwe tsea le tsea o ja magobe
 ale a go sala, a metsa ka molomo waka pele le wa ka ntjago,
 gosasa batho ba ka gona ba makala ge melatsa e se gona mmatsheboya

a mangwe le gona a re mola batho ba eja a gana are ke khotse
 gosasa ge ba tsoga bbano bona magobe a e se gona ba makala monna
 wa gagwe a re ke tla molalela mantseboya a mangwe le gona a
 gana go ja are ke khotshe bea peditse a tseya dibjapa melatsa
 e setse a fihla ntlong a tswalela a ja a bolela elegore monna
 o molaletse, a kwa are banna le atsea tsea banna le tsea tsea
 letsea le batho ba melome mebedi a ba gona mouwe o ja ka molomo
 wa ka pele le ka nthago/a nama ke go swere a nthena go o hlwa
 sa je o di ya tane tse anama a botsa babo a mo hlala.

Monna le mosadi ba bolaya ke tlala.

Ba be ba phela ka morogo ka matsatsi ka tsatsi le lengwe
 monna a ya thabeng a ya kagare a lewa a fihla a sila mabele ele
 gore e be a fihlile ka matsatsi ge a fihla gae ba mofa morogo a
 o gana are mola a feditse go sila are maaka a tsodi tsororo maaka
 a tsodi a tsororo dilo tsa gona di tsa tla a di gama, ge a fihla
 gae a nore ke lle ka matsatsi ge ba mofa morogo ka tsi le lengwe
 ngwana gage a mosimane are ke lalela papa ka bona gore o dirang
 mothabeng a tloga hwetsa a sa sila monna yo obe a ena diteme,
 mosimane o hlodumela monna yola a sa mmone a re a tene o keile
 kare teirialo a re tirile ke moriti wa selala taka, ke gore ge
 a rialo a re ke moriti waka. Mosimane yola no hlodumela a ba
 a bona se monna yola a se dirang a re mola monna a tlogile a sala
 a tseaya mabela ale a tloga a bolaya maaka le tsodi a tsororo
 monna ola wa batho ge a tla a nyaka mabele a sea bona a ba a jo
 lla, a ya gae a fihlaba mofa morogo a dumela ge a sego basala
 ba eja bogobe le mafsi ale a gagwe, mosadi wa gagwe a bona a
 tapile a motsisa are a wa ke a lwa ane maka.

9 Masilo ge a ya bogweng.

A sepela a ya bogweng a re ge a emo tseleng a bona mmilo
 a butswitse a fula a ja a tseya dithapo a lokela morabeng ge
 a mo tseleng a bona milo o mongwe gape a bolela a fula a ja a
 tseya dithapo a lokela morabeng a sepela a sepela a fihla
 bogeng ba moisa ka ntlong are mola a dutse ka legogong a tlwa
 dithapo tsela tsa mabilo di bolela dire masilo tse masilo
 tsese seya bogweng o le nosi seya le thapo ya lebilo tsanorilo
 Masilo a tloga a re o swara kgotlo ela tsodiela pele le ge batho
 ba mmona ge a bona gore ba mmone a tswa ntlong a tloga letsatsi
 le tee a se sa tla bogweng ya nama ya ba mpela go tloga ana
 mouwe.

Eile e none kgosi e sena mosadi e tsere magotlo bjale
 mongwe a sena mosadi gware ka tsatsi le lengwe ba bitsa are
 tlang le hlagoleng tshemo bjale a mongwe a sena mosadi a
 betla dithatana tse pedi a di beya godimo ka mothopeng, bjale
 goile mohlomong ba dutse godimo kgorong monna a mongwe a emelela
 are legotlo we mosadi waka ntle ophe bogobe mongwe ena a emelela
 are legotlo we mosadi wa ka ntle ophe bogobe bjale ola wa
 go hloka mosadi ba bona a emelela/bare na o tla bitsa a sena mosadi
 ba tlwa a goweletsa are, are patlana we mosadi waka ntle ophe
 dijo. Banna bale ba makala ge ba bona thatana e rwele dijo ele
 mosadi a mobotse bare o tso motsea kang, Banna bale ba thoma
 go betha magotlo ka gore a be a re ge a isa magobe a eta a kgera
 dithotse ka theko le bogobe bare ka tsatsi le lengwe ba botsa
 kgosi gore monna ola re be re re ma mosadi ka jeno o tsere mosadi
 o mobotse kudu, bjatse kgosi yare re tla loga polane kang ya
 go motsela mosadi gwa letshemo ya mosate, baile ge gothamile go
 lengwa ba thoma ba bitsa matseta bare a bitse basadi ba tlisedijo
 magotlo a basadi baeta ba kgera dijo le ka digo go doeta gore
 tswitwiditswidi monna ola wa batho le ena a ena are patlanamosadi
 waka ntle ophe dijo, ba bona mosadi o botse a tswela a rwele magobe
 le disebo tsa gagwe tse dibotse kgosi ya thoma ya makala gore
 mosadi yo botse yo o tso motseya kang? Aowa monna wola a ja
 dijo tsa mosadi wa gagwe a etee, ba thoma ba lema kgosi a bitsa
 mosadi wa monna ola a re tlamo araka magotlo a re sepelang leyo
 lema le ge are ke ya khutsa, ele ge ba enwa bjala kgosi a se
 rate ge mosadi yo a e nwa bjala/lego lema ka tsatsi le we
 basadi ba kgosi ya thoma go ba hloya yare nare tsere basadi
 ba ba bjang ba go utswa bare ge ba epa batho batho di o tsa
 tseela di llwe, kgosi ya botsa banna yare e sego re thapama ge
 re phatlalala re bolaya monna o re tseye mosadi wa gagwe ba ile
 ge go thoma go phatlalala kgosi ya swara mosadi ola ya aoye gae
 momohla, monna ola leye bamoswere aphonykga banna bale a
 kitima a hlomola lefofa le mosadi ola ka gore e be ele
 patlana lefofana. A tshabela gae a fihla pele ya thoma ya mosadi
 wa gagwe gape mola banna ba sala ba swere patlana, batho ba
 mologela mano. Gape banna ba ya go kgosi bare bjale be tlo

modira bjang? Kgosi yare kebitisa batho ba tlo hlagola gape, aowa⁶
ya bitisa batho ba tla gape, baile ge ba etshemong ba
roma motseta gore a bitisa batho ba tlise dijo, monna ola wa batho
a bitisa le yena a re patlana mosadi waka ntle ophe dijo, mogatsage
a tswela a swere dijo tsa gagwe di botse dithepa disabolelwe,
kgosi yare magotlo are keya khutsa ya gana ya sala le mosadi
ola, ya thoma yare go banna ba swere monna ola a bolawe, a tseye
12 modi wola e be mosadi wa gagwe, banna bale ba bolaya/monna wa batho
ba tseye mosadi ola ya bolaya magotlo are ka moka bjale gwa thoma
gwaba le batho a sesa dira magotlo.

Kgosi le basadi ba bedi.

Kgosi e nale basadi ba bedi e mongwe wa pele aena le bana
ba digogo bane. E mongwe yena a sena bana a sa belege, bjale
kgosi e rata bana ba badigogobane bile e rata le mmabona, a
hlile mosadi wa gase belege, bjale mosadi wa batho a dula
ka bohloko bosego le masegare, monna wa kgosi a sake a mona leka
tsatsi le tee le gona a sa rate le go mmona. Mosadi wa batho a
dula bjale sebaka ka moka tsatsi lelengwe maeba a mabe a humana
mosadi ola wago hloka bana asa dutse ka mothopeng a sila kotama
molomong a re mosadi moopa tshela thorwana dipedi a tshela tsa
ja, gosasa legona tsa boya a di fa mabele tsare mola dille tsare
monna wa gago o kae, are a gona tsare nkane a sake a e tla a
re a nthate tsa nama tsare bana ba gago bakang are a sena bana.
Tsa nama tsare botsa monna wa gago a hlabe kgomo e ntsho ya go
hloka mmala. Are na o tla tumela nang a sa nthate, maeba a lea
re ejo kgotlelela o ye ogodumetse o seke wa ja maswafo o a lokele
13 pitseng o khurumele gosasa go gongwe le gogongwe o noya o/tshele
mafadi gore o falapitsa, gone sehlare mo lwapeng maeba are
goo kabona sathunya maloba ke gore dilo tse tsa pitseng digotse
o dintse goile gosasa ge gosa a bela pelo a ya ka kwa ga mosadi
wa bana ba digogobane a a latelela monna, ge a fihla a botsa
monna wa gagwe a re kele hlabeleleng kgomo elaye swana ya gohloka
mmala, monna are o isa kang are ke dumanama a seke a gana a
mo fa, aowa ae hlaba a tsea maswafo a lokela pitseng, a no
lokela mafadi goile tsatsi le lengwe sehlare sela sathunya ke
ge are ke ya pitseng a tlwa bana bare mma rentshe re bolaya ke
kudunela, ge are ke ya khurumula a hwe banenyana ba bararo
mosimane o tee.

Gosasa maeba ale a tsoga a boya babedi are bana ba ba seke ba
 bona ke motho ge ba ya nokeng e bea etswa ka sa mafuri, kgosi
 papa bona leyena a se tsebe le gore ba gona bjale ka tsatsi le
 lengwe kgosi le banna ba yo tsoma ba hwetsa ba bale ba mosadi
 moopa kantsa bale ba bedi le ngwanenyana wa go se je bogobe a e
 ja tloo le mosimanyana. Kgosi ya makala kudu yare na bana ba,
 ke ba gamang yola ma thomo ba bona ke batho, yare gongwanenyana
 kgelemetse ke nwe , a kga metse a fa moratho kgosi ya gana.

Ngwanenyana a tseya sego a hlatswa/are kgane sene matshila a fa
 mongwe a re a mofe kgosi ya gana a boela a hlatswa gape a isa
 ka yena monye ke moka kgosi ya nwa metse ale banenyana ba batho
 ba rwala baile ge ba tlogile kgosi ya roma monna e mongwe bare
 ke Raihlana yare a eme kowa legoreng a bone ka mo a tsenang
 Raihlo bona ba tsena ka ga mosadi moopana a ya go kgosi are ba
 tsene kaga mosadi moopana kgosi are gee ba one maaka o tla patela
 are ruri kgosi geeba ke ne maka opalaye. Gosasa kgosi ya ya
 le banna ka ga mosadi moopana ba hwetsa bana bale kgosi ya tse
 ngwanenyana yo mogolo ola wa go ja tloo, a nama a nyala a be a
 beka barua ba mosete ba tla ba tseya ngwetsi bana mela maba baile
 ge ba tseleng ba bona nonya e tee bare ke tshetla e babiletsa
 dinose, elegore e ba setse ba e gare ga naga, banna bale ba tloga
 ba latela nonyana ela ka moka ga bona, gwa sala monna wa tee
 mosadi ola wa kgosi are go monna ola are sepela o larele bangwe
 monna ola are ka ya gana a bo a jo tloga a nthena ge mosadi wa
 kgosi are go monna o are tloga, moselapye o a mona, monna ola
 o ile a sene subela, a tswela moselapye a neditemi a re

tshopana tshomonagetho motswakang wena/are ketswa gae are go
 yena nko nkadime dikobo tsa gago ke bone ngwanenyana wa batho
 a fologa lekaba lela a mofa dikobo a re nkore ke namele le kaa
 le kebone gele ntshwanela ngwananyana dumela, moselapye a reg
 ngwanenyana nko peletse ka moleweng ngwanenyana ge a ya a humana
 a gadikile dintsi ka letlapana a sa re ke butsetsa moselapye a
 tswalela lewa ngwana wa batho a sala gana ka kowa, moselapye a
 namela lekaba lela a eitira ngwana wa goja tloo mogatsa kgosi,
 ge banna ba boya ba ngwe ba re ke yena ba fa mogatsa kgosi
 dinose ya ja ba makala ge a ja, bangwe ba gana bare mogatsa kgosi
 o ja tloo fela, ba no motsea ba moisa bogadi a nthena barwele
 moselapye.

738

mogatsa kgosi ena o seka leweng. Baile ge ba fihla bogadi kgosi
 ya makala ge mosadi wa yona a se swana le mola banna bare ke
 yena, baile dira mokete a nthena ba direla moselapye, ka tsatsi
 le lengwe moselapye a robetse bosego a tsotolla mosela wa ja
 mafsi kgosi ~~ekga~~ are keng nto ya go kgasa mafsi moselapye ajoro
 katseng katseng ge a reyalo a ko kodupana a re mala mala a
 ntoma. Bosego bjo bongwe le jo bongwe a rilo ka basa molemoge
 go baile ge baya masemong kgosi le mosadi wa sala goetla mogatsa
 16 kgosi wa/manete a e tshatositse leba a hwetsa mmatswala age
 a sila are nkojo mpha tloo e tee ke kgere antsha tloo a kgere,
 a motsa kamo banna ba mo tlogetseng ka rona, ba latela nonyana
 ya go miletsa dinose leka mo mosadi wa moselapye a motswaleltseng
 ka Leweng ka moka mosadi ola a tloga gosasa /ke tla boya ke mosadi
 oka kgosi ge e boya mmage a mmita are ke hlwele le mosadi o mongwe
 o mobotsana are ke be kele mogatsa kgosi bjale bare ge re nageng
 ke tswa gageso ke tso tseya ke banna ba tlogela nageng, ka sala
 ka tee, moselapye a tswela a tseela dikobo, kago tshaba gore o
 tla polaya ka mofa, a re gonna are yo botsetsa ka ya kare ka sare
 fo a tswalela lewa, ke moka gosasa kgosi ya gana goya aisa moselapye
 a etee masemong a re mola mmage a re oa sila ye na a khuta ka
 morago ga lebatladi ke moka mosadi ola a tla are koko nko mphe tloo
 ke kgere, ale mo ntle, ke moka kekolo are naka o sa tsene are
 aowa a morapela ke moka a tsena kgosi a nama a mo swara
 ngwanenyana wa gago ako kore ntse a gana are okare o kare
 ke mosadi wa gago wa se nyake ba morapela ke moka mosadi a dumsela
 a mo tse/a moisa ka ntlong. Ge moselapye ba boya masemong a
 bona matswale a tapila a motsisa gore a wa gosasa ba apeya
 lebese lebela ba fufusa moselapya le mosadi wa kgosi ke moka
 moselapye a re go bona lebese a ya areke lenwa aswa a lla are
 17 tsa/gosi ke lle. Mosadi wa kgosi a fofa ba tseba moselapye
 ba moepela kgosi a hlaba dikgomo a dia mokete a mogole
 wa bagho ba ba ntsi ke moka gwaya sebaka a bale ngwana lebitleng
 la moselapye wa mela tsheltho, ya ba ngwana wa kgosi a gola tsa
 tsi le lengwe a ya le bana ba bangwe morogong a ngwana wa kgosi
 a hlaba ke tshehlo yare tshehlo ke mago le papago a boela are
 lena ke hlabilwe ke h tshehlo yare tshehlo ke mmago le papago
 bale ba tla ba mohlomola yona a ya gae a fihla gae a ba botsa.
 ba chlayoka.

18

Ngwanenyana o mobotsanana a nyaka ke masogana a gana batho are a ke tsewe gosasa gwa tla banna ba ba b di kokwage a saile masemong/nama a ema letlaleng a re tsebe we tsebe bagwe batlile kokwage a tla a fihla a bina mokgekolo aena letsebe e kgolo ereng ke ya tonki a bina tsebe e dorepha ke moka bale basega a ba raka gwa tla b ma ba ba bedi bale ba ba na le melomo e medi ya ka pele le ya ka morago ele gore mokgekolo ola ale masemong ngwanenyana a ema tlaleng a re kok we tsebe tsebe we bagwe ba tlile. Kokwage atla a bina ba/sege are o le a morata, ba motseya ba tloga le ngwanenyanaola, ba ile ge ba e gare ga sebaka gwa hlaga pula e kgolo ba nama bare na ngwano wa bathore tla moisa kse? Bare ba sa rialo ba fihla gae ba robala ka mehlaka tlakeng, ngwanenyana are ke mona a bona bare felele ka diteteng ngwanenyana mala a e tee a maketse, a ba dipula dia duma oile ge a re phatse a hwetsa ane ngwanabo moratho wage, a nama a tloga nae ngwanabo ge ba e tseleng a twa ngwanabo a kagata are keng are keboloko bja phofolo are jo rese gare gana ga basepela sebaka ngwana are kagata are keng monetho are ke boloko

19.

bja/phoofolo ba sepela ba sepela sebaka gape are ka gara are keng monetho are ke boloko bja kgomo, a re re fihlile, ba sepeh sebaka a tlwa gabedi a re ka gara are keng monetho a re ke boloko bja motho, a re areya fihla baile ba sa re ke re a tlwa ba ho ba bolela bare ka fase ka godimo, ematsimokgopa a gadikile magokolodi, baphakisa ba kitima ka gore matsimo a sa hlomometse goraloa, aowa ba sepela, sebaka a tlwa ngwana a re kagata are keng monetho, a re ke boloko bja phoofolo a re jo re se kgole, ba sepela sebaka a tlwa ngwana a re gape ka gata are keng atlwa a re ke boloko bja motho a re bjale gona re fihlile, baile ba sarilo ba tlwa monna a bilwana hlwaela dikgomo tseuwe, pula gana mouwe e duma magadima ese magadima ngwanenya a thoma go opela a re bilwana, bilwana ke tla tsena kang, ka geno bilwana bilwana, bilwana, maloba ke be ke mogatsa magadima pula bare go bona pula e tla ba tsena seteteng/

20.

bilwana, a motlwa pula yare geere, gadi, a bona monyana o mobotse a sa rate le go hlwaela, a phakisa, a ntsha dikgomo ngwanenyana a montsha tse diboneng a mo tsea, a tae motseng wa gabo bilwana a eja mebutele, ba fangwanenyana wa batho a no ja.

mebute a botsisa bilwane a re nakane gageno le ja mebutele are mabele a gona a fela ke dijo tsa dikgo^{go}, ngwananyana are eya? Na ga geso e ja mabele e fela mutele re kgopa ka ona, gwa isa sebaka a re mpha lwala kesile nna ka sekgotlelele mmutele, motseng wa gabo bilwana ba ja muteli ba o seba ka mafsi, ba fa ngwananyana ola le lwala a sila spea ba re go boja, bja tlwa le ke ngwana a re nare ja mantshunu a bo mogadibo mpheletsa monwana goile ka tsat 1 le lengwe ngwananyana a hloela gae a nama a re mola a sila are mawe mawe a nna kehlologetse gae, aena le mokgekolo, ge ba botsisa bare na ngwananyana owe oreng mokgekolo are ore nhlabeleng kgomo a kenyake mafsi ke duma nama/bantsha kgomo ya hlabja. Ngwananyana are ge a sila a re ke hloelo hloelogetse gae bomma le bo papa ba botsisa mokgekolo are o re ke duma nama ya pudi a no rialo, ngwananyana are go bona gore monna wa gagwe ga motlwe a re nna kere ke hlolosetse gae nyaka go bona nna le papa, ba bolaya mokgekolo ola bare o re sentshitse diruiwa tsa rena, ba dumella ngwananyana ola a tloga a boputse ngwana gage, a sepela a fihla gae ge a fihla gae ka gabo a re koko, mmage a re ka lentswi la bogale ke bomang bana barena e sebaeya lenaga, o be a se tsebe gore ke yena, ngwananyana wa batho a dula molomong a tshotshola ngwana, elegore mmage oa thepela, ngwana ola o mon enyane kago swaba ke tla a ya go kokwage wa go se motsebe are jaja, akga mphokolo o sa fisa tshela ngwana ola diatla tse, mmage ngwana re jo nna o polaela ngwana mosasi ola a jo mo wela godimo a re jo ka fisa ngwana ngwanake e gona a tseba ka 1 entswi la ngwana gage aowa ba alafisa ngwana a fola a moene gela ditaba kamoka.

22.

Kgosi le basadi ba babedi.

Kgosi a tsere basadi ba ba bedi a sanyake bana ba banyana a nyaka masogana, bjale mosadi wa pele a belega masogana kgosi ye e rata mosadi wa pelekudu ka matla, bjale wa bobedi yena a belega banyana ba belaiwa mosadi wa batho a sa ratwe kgosi le yona e sarate go monna, ebile ke bana ba ba raro ba banyana ba bolaiwa, ka wa bone a re motliseng ko epolaela, bamofa ena mosadi wa batho a tloga a libile bajibeng bjo bogolo bja godiyegisa are go wena kwena he wena kwena monna waka o gana banenya o nyaka basimane leta lelahla sele ka mo bodibeng ya tsea ngwana

ya tsea ngwana ola ya tloga nae ka moso mosadi ola a dia ngwana
o mongwe gape ya ba ngwanenyana ba soma kgosi gape refilewe ngu
ngwana ke ngwanenyana kgosi a re a bolawe a re motlising keyoe
polayela ene ba mofa mosadi ola a tloga a libile bodibeng bjala
23 a isitseng mongwe/a fihla a epela are: "Kwena bodiba kwena
bodiba monna waka orile kwena bodiba banenyana a se barate
kwena bodiba ke rata basimane kwena bodiba."

Kwena ya tswa ya tsea ngwana ola ya ya nae bodibeng gosa
mosadi ola a boya a tla bodibeng a re "Kwena bodiba kwena bodiba
monna wa ka orile kwena bodiba banenyana se barate kwena
bodiba ke rata basimane kwena bodiba tlisa le lahla ke bone
kwena bodiba" Kwena ya tswa le bana bale mongwe e setse ele yo
mogolo, o mongwe ena a bula mosadi ola a thakgala kudu ka
matla a tloga a libile gae, ge a fihla bare na oseo moloka kowa
gobale nang? Are eng ka moso le gona a ba lengwana yanoba ngwane-
nyana ko epolela yena a tloga a libile sedibeng a fihla a opela
24 ka ona mokgwa ola. Kwena ela ya tswa bodibeng ya motse
ya mmutsisa gare monna wagago oreng a sa go nyake, mosadi ola
a e botsa go fihlela bana ba gola a ntse a re eke fihla gae ka
matsatsi ohle ke aroga gothwe o loba setlaela a ko ore obe
o sa dirang kgonye g ka matsatsi anohla a tlile hlola bjale ka
tsatsi le lenge a re a ile hlola bana monna o monawe a monna
mosadi yena a se mmona monna ole a molalela a khuta ka dihlare
ge mosadi a fihla sedibeng monna ola yena o a mmona anore ke
25 sa bona mosadi ola gore a tla direng gana/mola bodibeng bja go
fyegisa go sake go ya motho, a wa o sa lebeletse bjale a bonam-
hlolo mosadi a epela kosa ela, kwena ya tswa le bana, kelekela,
monna ola a makala kudu a re mosadi wa kgosi a tsere kae bana
gona a hla a ba bolaya monna ola a re monohla gona ke so botsa
kgosi, ka nnete thapama a ya fihla a botsa kgosi ditaba ka moka
a ba a re gosasa o ye lenna re mmolalele o tla mmona o tla
epela kwena ya tswa le bana ka mona ,ake moka monna ola gosasage
a yo re a a bitse kgosi a tloga nae, mosadi ola a epela
base mone baswatela bana ba mmona a bona kwena batswe a
a tshoga kudu ka matla a re esebe kwena etietse ngwana a nama

a tshoga antena e tshaba monna le kgosi yare mola mosadi alla
yatswa le bana, banna bale bakitima ba swara bana bale ba fakwena
dikgomo.

Ba tloga ba ya dithetlweng banenyana ka moka le mosimane a tee ka go sena ngwanenyana ba eta ba e morega bare a re le mosimane dithetlweng. Mosimane a sala are nka goma a gana ba molesa. Ba tloga ba re ge ba fihla thetweng ba fula, pula ya nama ya tla, a ba ba gare ga naga a ba tsebe le gore ba ka leba kang gore e be ele gare ga naga kgole pula ya nama ya fihla esebeng entsho e tata, ba tshugile, baile ba sa rilo mosimane a thoma dit emo e theme theme tsa e thema, a nama a re ntwana thulele ya thulele, a re mollwana ekgotse kgotse, mollwana wa ekgotsa, ke moka ba tsena ya ba pula e ye tla ekgolo ba tsene, ya na, ya na, ya khula ba setsebe le gore gae ke kae? Baile ba sa makatse gwa tswela nonyana e ngwe ekgolo bare ke lemong. Mosimane a nama a/naokase rerwale morena wa risa gae? Nonyana yare gagabo lena ke kang? Mosimane are ke ga Molebo nonyana ya ba rwala ka moka, e e ta e butsisa epela ere: "Selele mmamagodi Selele ke thwetse bananbaka selele, Magobjaneng wa lehlaba Selele lehlaba la modulla koma Selele mpotsheng ga Moleba Selele, batho ba re nna are go tsebe ya tloga lebona ya eta e botsisa naga tse ka moka ya ba ya fihla ga Moleba ya re mpotsheng ga Moleba ke thwetseng bana baka Selele mogobjaneng wa lehlaba Selele lehlaba la modutla koma selele, basadi ba lla bare bana ba rena ese ba eya le naga, nonyana/ya kotama ya ba folosa, mokgosi ya hlabja, bantsha dikgomo ba fa nonyana ela ya tloga natso.

Mosimane le mokgekolo.

Mosimane ana le ngwanabo aena le kokwage/ bjale manabona a hwile le papa bona, ngwana yo e be ele ngwanenyana mosimane yo leina la gagwe e Thebola. A re a sialo disa basala barerag go mmolaya, anthena ngwanenyana o a tlwa, bare ba swanetse go tshela dihlare lwapeng a tle a gae a hwe, bjale mosimane ge a boya godisa ngwanenyana a thooa go opela are: "Thebola Thebola lwapeng lamma thebole, batshela dihlare thebola," mosimane a nama a motlwa a tla ka samafuri a tsena ka ntlong ka goba ebe ba tshetse seferong gosa bare nare ka/madibjang bare re swantse re tshela molomong wa le saka, a ba ngwanenyana gana mouwe o a tlwa.

Ba tloga batshela dihlare ge mosimane a boya godisa 34 / 104 13
 ngwanenyana a thoma go epela are : "Thebola, Thebole lwapeng
 mma thebola, batshela dihlare Thebola, sakeng lapapa thebola
 batshela dihlare thebola," ke moka thebola a so hlisa dikgomo
 ge a fihla mothopeng bare na gooje bogobe a gana ba nama ba re
repaletse ntlo sa mosela wa seripa.

Banenyana ba ba raro.

30 Banenyana ba be bayo etela basepela tsatsi la subela ba
 se tseleng, ba phirimelela motsaneng o mongwe a hwetsa ele
 matsimo a se baje, bare mola motho a rwabetse batlwa motho are
 khonkho nkho bana bampa e kgolo. Banenyana ba re aowa koko ese
 ra rwabala re agotlwa le tsimo la tloga ba boela ba rwabala gape
 ba kwa motho a re khonkho bana ba mpa e kgolo koko ese ra rwabala
 rea go tlwa ke moka ba tsoga e sale bosego ba tloga gosasa gema
 esa ba tloga esale bosego le kgema lela la sailo bitisa basadi
 lego mosadi leilo phakisa ka pele dinama digona o tle lepitsa
 ekgolo gosasa lekgema lare mola leetla le mosadi lare,
 khonkho bana ba mpa e kgolo la tlwa tu labula laschwetse motho
 la tloga le Mbile kowa lere leyo nyaka banyana. Banenyana ba
 etla kgole ba bona lekgema ba tshwere kgapana ya dintu ba e kgo-
 thola fase, lekgema lela gele fihla dinteng la ema la tupa
 banenyana ge ba fihla nokong noka etletse bare segwagwa, khupha
 metse re fete segwagwa sa khupha metse ba feta, ba sepela lekgema
 lela ge fetsa mola la tloga ka lebelo la fihla nokeng la
 palelwa ke go tsela banenyana bale ba fihla gae ya nama ya
 ba go phomelela ga bona.

31 Mokgekolo.

Kgale bare gobe gona le mokgekolo o mongwe a dula e tee,
 ka tsatsi le lengwe a ma a tloga a eya kgonyeng, a hlakana le
 monna o mongwe a rema monna wa gona are, mokgekolo na nkane ole
 mokgonyeng ga ona ngwana o o ka moromang nang? Mokgekolo a re
 kejo ba tee ge o mpona bjale e ke tloga mo keyo sila monna ola
 are gosasa o tle mo o tla humana bana ba bararo mosimane le bane-
 nyana ba babedi monna o la a sala a rema thupa tse tharo a di
 satosa batho, mokgekolo a tsoga a boya monna are go mosadi ola
 o seke wa baroga le tsatsi le le tee, ke moka mokgekolo ola a ba
 tsea ka tsatsi le lengwe go le ngwa, mokgekolo are go mosimane

le ngwanenyana a re sepelang leyo lema ba tloga ba yo lema mongwe
a sala a epea ke moka a epea ya mokgekoloola a moroga a re bo
laisa bangwetla, ngwanenya a tloga ayo botsa bangwe a re koko
o nthugile, ba ngala ka moka ga bona ba tloga ba boela
ya ba dithupa tsela ntlhosa mosela wa seripa.

Monna le mosadi le ngwanenyana.

Kgale gokile gwa ba le mosadi le ngwanenyana le monna bjale
ngwanenyana le monna o mosadi e ngw na wa bona wa monyana ba eya
bogweng, bja bo mosadi bjale monyana yo leina la gagwe ele Madireng
ba sepela sebaka se segola ba khutsa sehlareng ba swere ke
mogau. Monna ola are go mosadi yo kga metse re tle fe nwe.
Mosadi yola a e kganela monna are go yena ge nka yo ekgela metse
mo ke tlilo go rema ka selepe. Mosadi a re o ka nna wa poloya
Monna ola a yo kga metse a nwa le ngwana a siela ngwana bakgolwa
monna a tsea selepe a rema mosadi wa gagwe a hwa. A tsea ngwana
wa gagwe ya ba mosadi wa gagwe gana kowa a bale ngwana ngwananyana
3 3 ^{ele}ola/wa papage/athena nonyana e ya ba bona, monna ola a tloga
lengwananyana ola ba eya gabo mmabe wa go balaiwa barile
ba le mo tseleng ba tlwa nonyana eri khwiri khwiri madireng madireng
Ngwana o motswetse le mang ngwana o motswetse le lemeng madireng
are ngwanaka woo ngwanaka woo ka motswala ledira molapong.
Nonyane yare, waketsa hle waketsa hhle o mo tswetswe le rragon
suwe ele le rrago suwe.

Papage madireng a e swara a e bolaya nonyana yare ke taugileng
madireng ngwana o motswetse le mang madireng ngwana o motswala
le dira molapong nonyana yare, waketsa hle waketsa hle, o mo
3 4 tswetse le tatago suwe ele letago suwe ele suwe, / Monna a e
swara a e bolaya gape a isila a e phuthela ka mokgophaneng a e
swara ka seatla a re jwale gona ke kgonne. A tlwa e epela ka ona
mokgwa ola. Monna a e bolaya a isila a e tshela ka
metseng nonyana ya tsoga monna ola etse o tshugile, ba fihla
gagabo mosadi bogweng botseng sedibeng ba hwetsa batho ba bolela
botletse noka nonyana yare kipihlileng madireng madireng ngwana
o motswetse le mang ngwanenya le page ba tshugile a ba tsebe se
ba se dirang. / B gore a e ye kowa likile la bona nonyana e bolela
3 5 lora ye. Nonyana yare lege leka nthoga ko ba botsa. Batho baka
nokeng ba tshoga kudu ba butsisisa gore na nonyana ere,

K34/104

738

738

35. bajare aeyē kowa likile labōna
 nōnyana ebolēla eya lōra ye, nōnyana
 yare lege leka nthoxa ko babetsā,
 batho baka nokeng bathšoxa kudu ba butšiša gore
 na nōnyana ~~ere~~ ere, Madireng le papoxe
 bare ~~ea~~ xapa lexolōra eya lōra, bathoga
 baya kaxae bathwetsā basadutše
 lwapeng, Baile basare ba lothšā bathwa
 Nōnyana esara,

Madireng, Madireng,
 Ngwana o motšwetše
 māng Ngwana o motšwetše
 lemanq, "are Ngwanaka woo
 Ngwanaka woo ka
 motswala le dira melapong
 "Nōnyana yare waketsā
 hle waketsā hle waketsā hle
 omotswetše letataxo suwe"
 babilšā ngwanenya ba moišā
 katlong, batšea monna oq ba
 moišā ka ntlong engwē leyem

36

738

K34/104

/basekisa. Ngwanenyana a ba botsa gore ntate orile go mma 16
 sepela o kga metse mma a gana bjale a molaya a ntseya are gona
 wara wa lla ke ya go bolaya ka go tshaba go lla ka kgotlelelaa
 ba mpha ngwana. Malome a ngwanyana a re molese re tla moswara
 gosasa. Basadi ba pea magobe makoko a ba a hlabiswa kgogo a
 iswa ka ntlong a fiwa makoko a dinama a ja, ba tswalela ntle ba
 kgonya ka ntle ba thumasa mollo godimo gantlo oile ge are ke ngwa-
 tha bogobe lekako la mafelelo a tiwa le gala lewela dikobo a
 go epela re la duma la duma labogadi bjaka la duma etse ojo
 dukuluga lentle a swa lore, ntlho ga mosela wa siripa.

37

Banna ba ilo tsoma thabeng.

Kgale goile gwa ba le banna ba ena le motse, bangwe ese
 ba tsea ba sepela ba fihla thabeng ba hwetsa monyana a mobotse
 ere ke letsatsi botse bja gagwe (Keleketla) fela botse bja gagwe
 bo sa thuse selo (Keleketla) Ka gobane a eja digwagwa bjale maso-
 gana a mokganyoga bare ba motsea agana a re ake kgone go soma
 selo bare ba morapela a gana ba be ba tloga ba ya gae. Ka
 Moso gwa tla bangwe gape le bona a gana goile ge goetla ba boraro
 ba phatlatane ka thabeng a bona kele segana leteng. A re go yena

38

ye go rata. Ngwananyana a gana/Lesogana la morapela. Ngwanenyana
 are nna se nna motho a seke wa mpona botse bjo ya ba mosimane
 a gana mouwe a dio letsa molodi bale ba ba kitima gampe ba hwetsa
 monyana youwe le bona ba makala kudu botse bja monana lesogana
 la motsea ka swele la moisa ka go bo lona a fihla a noleka go
 soma a sa je magobe ka moso ge a ya nokeng le basadi a ba
 kgelela a ya ka thoko ga sediba ba sammoneng a re: "Thonono
 thonotho motho rile ke ya tsea a tseya nkantse gona nkatse eja

39

digwagwa/digwagwa tsa tla a dija a khora a tloga aya go basadi
 a rwala kgapa a tloga lebona gasasa le gona a boya gape le basadi
 a ba kgalela a ba rwea ba tloga le bona, a sala a ya ka motho
 thoko gabedi a re : thonono thonono motho orile ke ya tsea
 a tseaya naktse gona nkantse eja digwagwa,

3 *9cod.* tsa tla a dija a di fetsa a tloga a tloga a libile gae, gosasa
 738 a ya masemong a ya go hlagola gosasa ge a ya masemong hlagola
 40 a epela kosa ya gore, tsheletsa tsheletsa nakana la tlou tsheletsa
 tshelets= nakana la tlou, /motho kerile ke motsa nakana la tlou
 kare ga ge so ga re tsewe nakana la tlou e na a tseya ka
 K34/104 ngang ditahta, nakana la tlou le naka le fetsa e kere ka letsatsi
 batho ba makala gore na mosadi yo ena o lema bjang banna ba bangwe
 ba roga basadi ba bana bare le ye tswafa le phala ke mosadi wa
 go jane, gosassa le gona a boya a ya nokeng gape a fihla ka nokeng
 a ya ka thoko ga sediba a fihla a re gape: thonono thonono motho
 41 orile ke ya /tseya a tseya nkatse gona nkatse, ema digwagwa
 Basadi bale ba be ba le ka nokeng ba molemoga ba makala kudu gore
 anthena ahla are aseje bogobe aja digwagwa gosasa ge ba ya tshemong
 a fihla are tsheletsa tsheletsa nakala la tlou, motho kirile
 kamotsa nakalatlou kare ga geso are tsewe, nakana la tlou, are
 gageso are tsewe nakala tlou yena a tsea ka ngang dithatanakana
 la tlou batho gana mouwe ba mmona bakala gore motho o
 42 lema kamokgwa wo, a lema ka /lenakana le kale hwapeng batho babo
 tloga ba /tsa monna gagwe. Monna wa gagwe a molalela ke moka are
 go mokwa a mohlala, mosadi yola a boyela thabeng yaba motho yo
 botse ere ke letsatsi a no dula letlapeng gape yaba o mobotse.
Masilo le Masilwane.

43 Masile le masilwane baile ayo tsoma ba hla ba tsoma letsatsi
 ka moka masilo e yena a bale potsane tse tharo tse a hlweleng
 a ditsoma, Masilwane yena a se bone selo. / A tloga a ya go tsoma
 gongwe a bona dinkgo a hwetsa dinkgo tse dintsi a di
 nkhorumula ka moka ga tsona ka tee ka tee a hwetsa dikgomo kapi-
 tseng e ngwe le engwe oile ge are ke ya go engwe a humana pholo
 e tshweu yago hloka umala a boyela a khurumela a ntsha mokgekole
 ka go yenngwe a ntsha mokgekole mosimane yola ke moka a tloga a
 libile gae a hlakana le Masilo ke moka Masilo a majalala kudu a
 loga maano a go motseela dikgomo a humana a re go masilwane a re
 re ye re o nwa metse, ge mon we a e nwa re mosware ka mato are
 mola are ke kgotse re mogege re mothse bodibeng ke moka masilo
 are go masilwane go nwa nna Pele.

738

K34/104

~~44~~
 44 masilwane are keya xanci
 masilo a nganga ka kxang, ke
 moka, masilwane amadumela
 aenwa pele, masilwane amoswe-
 re ka maoto, (keleketla) xamola
 amoswereng ka maoto; Masilo,
 are" ke kxotswe kemoka
 xamoxoxa, (keleketla) yare mola,
 masilwane are" keyanwa amoswa-
 ka maoto, (keleketla) are mola
 are" ke kxotswe are kemolesē
 amolasa masilwane aya kamatseng
 ahumana motse amoxolo, xe
 enale lenoxa kaxare, Masilo
 atsea dikxomo tsa masilwane aya
 natsō xae aeta are" kemolakiš-
 tše, (keleketla) Masilwane yeng
 ahumana motse le nnoxa aebotsa
 xore olisitše ke masilo (keleketla)
 are xonnōxa yare ota mpha eng
 xelke xorwele" are kenale

738

K34/104

45

45 pu Kxomo ethšweu, nnōxa
ya morwala ya moiša xaxabō
(Keleketla) xosasa banna xē
bale Kxorong babōna Masilwane
atšwēla babō bathaba kudu Kamatla
Masilwane afa moxa yela Kxomo
ethšwana yatloxa

~~nthlosanmosela wasimipa~~

Banenyā baya thobeng

Batloxa baya thobeng banenyana
kamoka lebo dišōdišwane,
(Keleketla) Banenyana badiota
bare xodišō dišwane bare
xoma dišōdišwane axang (Keleketla)
letsatšē la šubēla ba ethobeng
banna babanqwē batswēla e le
matšimo kxopō, bare xobanenyana
male tšea badumēla lebōna bare

738

46

738

K34/104

47

48

49

50

/bannaba rena. Disodiswane are batho
 ese banna ba direla go le bolaya ga gabo bona. Ba moroga bare²⁰
 eya kowa lego hloka monna setlaela, segotswa ntane, disodiswane
 a gana o tlwa, moeta a ba botsa gore ba le ja nna baka sentyeh
 ke a sisimisa. Ba moroga bare tlaregoboletsa bona gona bjale
 a homola, gosasa ba fihla gagabo masogana a, banama bare go
 yena epetele letsimo lathoma lare, ntontolo ntolo reyanalo
 ntontolo, bare tshaba, kese go khutle. Ngwaneso o khutla mongwe
 ka leino a/hwa are Tshonna nna jo ka gobatsa monaget o, a motseya
 a re o yo mo afafa anthena a molaile o hwile oilo apeiwa. Ba
 le bona sala ba epela bare oile alafiwa a tla fola. A boya
 gabedi monna wa go khutla batho are, ntontolo reya nalo, ntontolo
 ba tshaba, ke sego khutle, ngwaneso a tebenya mongwe ka leino
 a hwa, amowala are yo alafiwa anthena oa lewa. /Ba ja bana bale
 ba ba bedi gosasa ge boesa banenyana ba nore ba alafiwa.
 Disoswane yena a gana are bailo ba ja aa moroga, gosa legona
 gape matsimo a ja bangwe ba sadisa ba bararo, bjale ya ba egona
 ba ekwa disodiswane gosasa e boesa bare matsimo a saile tsomaba
 sala ba tsha ba ba rapela Disodiswane barev re rute maano a gana
 ba moropela a ba a dumela are go bona are nke le hlwebe meriri
 ya lena e epele molehlatswang dibja g le mole tshollang melora
 le mo le apeang gona. Ba dira bjalo. Ba tloga baya gae ba
 kitima ka lebelo le legolo ge matsimo a etla le lengwe lare/
 rasibe wee, atlwa kesa hlwatswa dibjana lengwe lare,
 Ramokone wee, atlwa gore sa ntshonla melora. Lengwe lare Raesetsa
 wee a tlwa kesa apea. Matsimo mola a jong gogwelela aba a jo
 bona gore batho bale ba gona. Banenyana ba tshabile le
 moropa le nakana ya ratsimo ele gore ratsimo o furile bangwe gore
 dinama di gona gae, bare go yena bare re ra hwefa disegona re
 bolaya wena, batloga ba kitima banenyana bale baile ge ba tamela
 ratsimoa tlwa moropa wa gagwe o lla ore timpu timpu ee ee keile
 timpu timpu/naka yona ere fye fye fye keya lenaga. Ratsimo a

hlakana hlogo a kitima ka matla a tlwa moropa le nakana dilla 21
 a Nakana hlogo a ile ge are ke ya ba swara a tlwa goile tuu nthena
 banenyana ba etirile thibelo letsimu le ile ge lere ke ya fihla
 la hwetsa noka e tletse la tshoga lare lere ke ya gata
 thitelwana ela tatopa lae lahlela ka kowa ga noka banenyana bale
 ba jo tswa ke moka letsimo lare ke bolaya ke kgaba, matsimo
 a mangwe a re golela gore bjale re bolaya wena lela la jo bona
 gore go bolaya ke bang we go bohloko la e kwetsa ka nokeng.
 La hwela ka/nokeng ale a mangwe a goma a ya gaga bo bona.
Bole le Bolane.

51

Kgale go kile gwa ba le basimane ba baedi ele bana ba motho
 maina a bona ele Bole le Bolane ba tsere ba sadi ba bolaya ke
 tlala, ba bona ba yo sela mabele basadi ba motse wa gabo bona
 Bjale mogatsa bolane a ba futisa ka mabele ka moka a napa a re
 ke sa hlopolaga Ba sala ba mologela maano a go motseela mabele.
 Bare ge re kare mola a buile rare a re sobaneng re bone senoni
 go dira mogadibo a ge mogatsa. Bole ke moka mos di wa batho ge
 a boya go hlapologa ba re ga re/sobaneng, re bone senoni . Mogatsa
 Bolane a gana a re re hlare sobana tse nka re banenyana tlonu
 bale go tseba se ba selakoneng. Ba re yo sobana mo ra bona wa
 nonneng. Ba sobana le yena a ba a sobana. Ba re mola ba yo soba
 ena ba mosoba kudu a ba a jo hwela ruri ba tsea mabele a le a
 gagwe bantshetsana. A nthena nonyana e a ba bona ba ile go mo
 epela gore ba tloga nonyana ya sala e ntsha tloge. Ba ile ba
 khuditse tseleng nonyana ya kotama sehlareng yare" mogatsa Bole
 o bolaille Mogatsa Bolane ke tla fihla ke ba bogsa gore mogatsa
 Bole o bolaille mogatsa Bolane e bile hlogo ya gagwe see mosadi
 yola a tshoga kudu a tseba se a se dirileng. Ke mang setlaela
 sa go thoma ditaba/tsa go se diege. Ba hwetsa go thomile Mogadibo
 a ge e tse o na ke yo bolelang. Bagadi bare o tla fihla o reo
 sale morago ba tloga ba leba gae ba hwetsa banna ba dutse kgorong
 Bolane pelo ya gagwe ya jo mmotsa gore mosadi ga go. Are
 bana ba tletse are na wa ka mosadi gaa go a napa a ema a ya ka
 gae a yo butsisisa mogatsa Bole are o sale morago o e tla.
 Monna yola o tlo ore a sa eme nonyana ya buela yare mogatsa
 Bole o bolaille mogatsa Bolane e bile glogo ya gagwe see, ba
 bitsa mosadi yola ba mo sekisa a ba botsa gore o bolaille ke
 yena le basadi ba tswago babo go sela ba bolaiwa ka moka.

53

Banenyana baile ba yo hlapa ba tloba ya ba ba ya nokeng
baile ge ba tloga ba tlogela ng'ana kgosi a se ka gae, ba fihla
ba tsola mesese ya bona magatisa ka mafika ge ngwana kgosi a
fihla a ba botsisa gore lebele kae dikobo ba motsa gore ka
mohlabeng, a tsola mesesana ya gagwe a lokela ka mohlabeng baile
go fetsa go hlapa ba tsea dikobo tsa bona mafsikeng amakala
a tloga a yo tsea ya gage mahlabeng a humana e sa tugile nto e
nngwe ya maboaya are ke tseya kobo nto ya mosonyetsa a sala a nkg.

55 A tloga a ya gae ka lepono a nkg a fihla go mmage a re: Mma pu-
leleng ke senyeditse ke dilo a mmage a gana a thoga a ya
ga rakgadiage are, rakgadi mpulele ke senyeditse ke selo,

56 rakgadi a gagwe a gana a tlogaa ya ga kokwage a re koko mpulele
ke senyeditse ke selo a boya are koko pulele ke senonyedise ke/
selo. Kokwage a mmulela a moapea konkgo e kgolo a molokela atswa
ngwanenyana mobotse a tsewa a dutse le kokwage ka moso a re mola
a e bagadi a hlolosela gae gammage a re asila gwatswela maeba

57 a mabedi are: yo yena ngwanenyana mo lemigi wago apewa tshela
thorwana dipedi a difa ka gore o be asa tsebe ga gabo, tsare
go yena fethafofa legokobu le tla fofa godimo golebelela sesetla
gogo ja. Ngwanenyana a apea mphago wa gagwe a tloga a sepela
ya gae a e tse ^{boapitse ngwara gagwe oile a} sepe kudu/a ba a hlakana le tau yare keya

58 go ja, legokobu lare, gwagwa wa ba ja ngwana wa batho, ya molesa
a sepela a feta dintlo tsa matsimo dingwe diruletswe ka maotoa
batho ge a feta o ile ge a sepetse matsimo a mabedi a mmona ailo
tsoma bare go yena; "O kaka wa lebelela moraga ra go ja a re "guu,

59 se gogo bane bona sare gwa gwa ba ja ngwana/wa batho matsimo a
molesa a tloga a sepela a fihla gabo, a hwetsa basadi ka sedibeng
ba kgelela a bakgopela metse a gonwa a re nke le mponeng ke nyo-
rile, mmage a re ale kowa a sa motsebe gore ke yena a re a ya

60 kowa ba hla ba re rwesitse kgwara gona bana ba rena eseng ba
eya le naga, ngwananyana nodula mosadu yo mongwe a mokwela bohloko
a mofa metse a nwa, ngwanenyana yola a tloga aya gae, mosadi yola
mmage ge a boya nokeng a moroga are kebana ba bomang ba go hlwa
ba setse batho morago, gona bananba rena ese baeya legnaga

61 ngwanenyana wa batho a homola./ Mosadi ola a apea a fetsa

ngwanenyana wola are ka go swara ke tlala a ya go mosadi ola

738

23*

K34/104

are ka bobjana mma ngwathela bogobe, mosadi wola a ngwatha bogobe
 bosa fisa a pharela ngwana diatla, ngwanenyana are jo mma,
 a mphisetse ngwana, mmage a tlwa lentsu la ngwanenyana are jo
 ka bolaya ngwana ngwanaka, a tseba lentsu a mutsisa gore o tawela
 kae ngwanenyana a motsa ditaba ka moka ga tsona baalafisa ngwana
 ola a fola.

Monna wa go utswa.

60

A tloga monna a bolaya ke tlala/a a tloga lesaka a ya nageng
 enngwe a yo nyaka tsago ja a ya ka motseng . A hwetsa batho
 ba gona baile masemong a tsena ka ntlong a hwetsa megwapa a ja
 kgorma, a e fegolla a/t^{tla}sa saka a re keya tswe, lebatl la
 tswalelega ase kantle are keya bula la gana a ba a re tille
 keyo khamo^ogo bulele re kuwane a fete lebatl la gana a ba alla.
 Are a sa lla a tlwa benye motse ba bolela are ke tla dira bjang
 ka montlo gobe gona le nkgo e tletse bjalwa, a tsena ka gare, benye
 dintlo ge ba fihla bamakala sephutha motho a jo tswa ka
 nkgong ya bjalwa a batchela ka bjona a tloga sala ba makatse.
 Tlho sa mosela wa seripa.

END S. 738.